

BETWERE WO DIN MA AFE 2018



**εβε γε wo
nwanwa...**

**hwe a γε γε wo benya apomuden
ntotoes a ne boɔ wo fam ho.**

εwo NY State Asuee a εhwe apomuden so:

- Baabi pa a wo be nya nhyehyee mapa ahodoɔ a efiri nnwumakuo akeseε a wɔmo wo din.
- Ye boa tua ntotoes a wo beyi no ho ka
- Ntotoes a Ehiayie dema ankornkore a wcn sikasjm wc fcm

**εnye den σε wo βεtwere wo din. Ma nsem wei
nye krado mma wo w'abusua nii biara:**

- Awoda
- Wo Social Security nɔma, anaa atutenafoc a wɔwo tumi nkrataa no, wɔn nkrataa no nɔma, σε wɔwo bi a
- Obiara a wɔwo w'abusua mu, adwuma a ɔye ne n'akatua ho nsem

 **1-855-355-5777 anaa TTY: 1-800-662-1220**

 **nystateofhealth.ny.gov**

 **Wo ne nipa a ɔbe boa wo**

TOA SO >

Ntotoes a Ehia paa

Ntotoes a Ehiayie no yi papa ma New Yorkfoc a wcn sikasjm wc fcm. Ebi mo wo ho a, ne boɔ ennuru dollar baako mpo. Ebi wo ho a, wo ntua hwee.

Yɛn NTETE WO, nti ntotoes no hye asee tua apomuden ho ka ntɛm so. NTOTOEɛ Ehia paa no ma wo nea apomuden ntotoes afoforɔ no ma no ara bi:

- dokota nsrahwe, a nimdefoɔ nso ka hoo
- nhwehwɛmuu a wo dokota na ahyɛsɛ ye
- aduro a wɔmo agye ato mu
- ayarefoɔ a ye gye no to ho ene wɔn a wɔba kɔ fie hwe wo ayaresabea

ɛwɔ NTOTOEɛ Ehia paa no mu no, deɛ wotua no de ma apomuden nhyehyɛsɛ no — a ɛye wo fa no — nso wo fam. ɛna ɛto da a ɛye \$0.

ɛna wo ntua hwee wo nhyehyɛsɛ a ɛma wo apomuden bi te sɛ dokota nhwehwɛmuu ne mfeefeemu.

Twere wo din wc Ntotoes a Ehiayie no ɛne. Yj-bie din twerj no AFE MU NO NYINAA

 **1-855-355-5777 anaa TTY: 1-800-662-1220**

 **nystateofhealth.ny.gov**

 **ɛnam nipa a yɛn nnye ne hwee**

Mmoa wo wo ankasa wo kasa mu.



NY State Apomuden di man mmra a ɛfa nnipa faahodie ho no so, ne saa nti ye nnye nyiyimu mfa wo nnipasuo, wo ahosuo, ɔman a wofri mu, sɛ woyɛ ɔbaa anaa barima, wo mfie anaa sɛ wo adi dem anaa wo nni dem.